

## GIREIDI YA 8 - TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – THEMO YA 1

GIREIDI YA 8 – THEMO YA 1				
ZWIKILI	U thetshesela na U amba	U vhala na u tšalela	U n̄wala na u N̄kedza	Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo
U linga ha murango na u lugisela hu tea u itwa kha maḁuvha mararu a u thoma a themo kha Vhege ya u thoma – ḁuvha ḁa 1 u swika ḁa 3.				
Vhege 1 - 2	<p><b>Zwiḁirathedzhi zwa U thetshesela na U amba nga ha tshibveledzwa tsha u vhona , /na tshi shumisaho nḁila nnzhi</b></p> <p><b>U vhalela nḁha atikili i re kha burotsha.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U dzudzanya mafhungo nga nḁila i lungekanaho.</li> <li>• U tšalusa ḁivhaipfi na zwivhumbeo zwa luambo zwo teaho</li> <li>• U fhindula mbudziso kha tshibveledzwa</li> <li>• U dzudzanya mathomo na magumo a re na mutsindo</li> </ul> <p><b>Nyambedzano ya kiḁasi (I rangwa phanda nga mugudisi) yo sendekwa kha burotsha.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza tshibveledzwa</li> </ul>	<p><b>U vhala burotsha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa : tshivhumbeo, vthathetsheseli, kushumiselwe kwa luambo, ndivho</li> </ul> <p>(bambiri ḁa mafhungo ḁi nga petiwa ḁa vha tsumbo, ḁa sumbedza fhedzi mafhungo ane a takulela nḁha.</p> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḁivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala ( mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u tḁaḁuvha)</li> </ul> <p><b>Zwiḁirathedzhi zwa u vhala:</b></p> <p>U sikima, u sikena, mbuno na muhumbulo, mihumbulo</p>	<p><b>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani U n̄wala/u dizaina burotsha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza tshibveledzwa</li> <li>• Kushumiselwe kwa luambo</li> <li>• Ridzhisiḁa na tshitaela</li> <li>• Marangaphanda na magumo</li> </ul> <p><b>U n̄wala/u dizaina burotsha kha zwiḁuḁwedzi zwa u tou vhona</b></p> <p>U sedza kha maitele a u n̄wala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula u itela u khakhulula na u n̄kedza</li> </ul>	<p><b>Khwaḁhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwe zwa itwa kha vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> manyanyu/maaravhi</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> mafhungo tswititi, tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho; maḁaluli na maḁadzisi; u dzhia sia; u sedza nga iḁo ḁithihi</p> <p><b>Tḁalutshedzo dza maipfi:</b> mirero; kha nyimele; i re khagala; dinothethivi; khonothethivi</p> <p><b>Ndongazwiga:</b> khoma; tshithoma; tshivhudzisi; luḁala; eḁipisisi</p> <p><b>ḁivhaipfi kha nyimele</b></p> <p><b>U khakhululwa ha milayo ya luambo zwi bvaho kha mishumo ya vhagudi ya u n̄wala</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kushumisele kwa luambo na tshivhumbeo tsha tshibveledzwa</li> <li>• dikishini</li> <li>• Ridzhisit̃a na tshitaela</li> </ul>	<p>mihulwaane na i tikedzaho, u humbulela na mafhedzele</p>		
<p><b>Mushumo wa u linga ha fomaḽa wa 1: U vhalela nṽha – 20 maraga</b>  (Mushumo uyu u thomiwa u itwa kha Themo ya 1 wa khunyeledzwa kha Themo 2 hune wa do tea u rekhodiwa hone. Vhagudisi vha thoma nga u linga uhu mafheloni a sekele iyi u itela uri vhagudi vhoṽhe vha lingwe mafheloni a themo)</p>				

<p>Vhege 3 - 4</p>	<p><b>Zwiṛirathedzhi zwa U thetsheshelesa na U amba</b></p> <p><b>U thetsheshelesa /uṭalela na u ita nyambedzano ya tshibveledzwa tsha zwithu zwa u tou vhone/na tshi shumisaho nḡila nnzhi (Tsumbo vidio/ zwe zwa rekhodiwa nga ha kuṅwalele kwa e-meiji kana akhauthu ya e-meiji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vusa nḡivho ya murahu</li> <li>• U humbulela ndivho ya tshibveledzwa</li> <li>• U ṭoḡa ṭhalutshedzo</li> <li>• U pfesesa tshibveledzwa</li> <li>• U ṅwala notsi</li> <li>• U pfesesa mulaedza</li> <li>• Thounu na redzhisitara</li> <li>• Vhathetsheshelesi vho livhiwaho</li> </ul> <p><b>Tholokanyondivho ya u thetsheshelesa</b> (mubvumo fhedzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ṅwala mihumbulo mihulwane na i tikedzaho na u ṅwala notsi, mutevhe wa u sedzulusa, manweledzo, u pharatureisa na u dovha u anetshela</li> </ul> <p>U fhaṭulula mabono:</p>	<p><b>U vhalatṭalela kha tshibveledzwa tsho ṅwaliwaho/tsha zwithu zwa u tou vhone/na u itela u pfesesa</b></p> <p><b>Tsumbo: e-meiji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima na u sikena</li> <li>• U vhalatṭalela wo tou fombe</li> <li>• Ndivho na tshigwada tsho livhiwaho</li> <li>• ṭhalutshedzo ya u humbulela na mafhedzisele</li> <li>• U wana luambo lwa u fhuredzela</li> <li>• ṭhuṭhuwedzo ya u kunangele na u siedza kha ṭhalutshedzo ya tshibveledzwa</li> <li>• Nḡila ine luambo na zwifanyiso zwa ḡisa na u vhumba zwithu zwavhugḡi na madzhiele a zwithu</li> <li>• Zwi ḡiswaho nga u shumisa lushaka na saizi ya muṅwalo, dziṭhoho na khephisheni kha ṭhalutshedzo</li> </ul> <p>NA</p> <p><b>Tshibveledzwa tsha iṭheretsha, sa vhurendi/ngano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha iṭheretsha: sa mubvumbwedzwa, vhubvumbwedzi, puḡoto, khugano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhalatṭalela:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhalatṭalela (U ḡivhadza tshibveledzwa)</li> </ul>	<p><b>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani U ṅwala e-meiji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ṭhoda dza tshivhumbeo, tshitaela na kuvhonele kwau</li> <li>• Vhathetsheshelesi vho livhiwaho, ndivho na nyimele</li> <li>• Mbonalo ya tshibveledzwa</li> <li>• Kushumisele kwa luambo na kunangele kwa maipfi (u sedzulusa u dzhiela nṭha luambo)</li> </ul> <p>.Marangaphanda na mafhedzele</p> <p><b>U ṅwala e-meiji zwo sendekwa kha zwiṭuṭuwedzi zwa u vhone</b></p> <p>Hu sedzeswe maitele a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• mvetomveto</li> <li>• U dovholola</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul>	<p><b>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwe zwa itwa vhege dzo fhiraho</b></p> <p>U shuma na/nga maipfi: maḡadzisi a maitele, tshifhinga. Maiti a sa pfukeli; maḡadzisi a dzherandi: mbambedzo, suphalethivi</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> tshivhumbeo tsha fhungo; tavhi ja iṭaluli na iḡadzisi, na mafurase; khanedza; tshitatamennde</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi, mahanedzi, i re khagala, yo dzumbamaho</p> <p>Ndongazwiga: tshithoma, khoma</p> <p><b>Ḋivhaipfi kha nyimele</b></p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo kha zwe vhagudi vha ṅwala</b></p>
------------------------	---	--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• U tendelana kha vesheni/ṭhalutshedzo yo vhonehalo</li><li>• U edzisela zwo iteaho kha mabono mavhili na zwiṅwe.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• U vhala (Mbonalo dza tshibveledzwa)</li><li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li></ul> <p><b>Vhurendi/ngano</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mbonalo dza ndeme dza tshirendo</li><li>• Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/imedzhari, raimi, rithyimu</li><li>• Tshivhumbeo tsha nga nṅa tsha tshirendo , mitaladzi, zwitanza, kuṅwalele</li><li>• ṭhalutshedzo yo dzumbamaho,</li><li>• ṭimudi</li><li>• thero na mulaedza</li></ul>		
--	---	---	--	--

<p>Vhege 5 - 6</p>	<p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U thetshesela na u amba:</b> Nyambedzano (mugudisi u ranga phanḁa) – U humbula nga hazwo; u nanga mihumbulo yo teaho; u tevhekanya mihumbulo mihulwane</p> <p><b>Tholokonyandivho ya u thetshesela u itela ndugiselo ya u ṅwala manweledzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rekhoda mihumbulo mihulwane na i tikedzaho nga u ṅwala notsi</li> <li>• U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khonsephuthi</li> <li>• U nanga ṅḁila dza u kwengeledza na u fhuredzela</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tsha liṭheretsha sa nganea ya vhaswa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyambedzano ya guṭe nga ha mbonalo dza ndeme, sa mubvumbedza, vhubvumbedzi, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</li> </ul> <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</b></p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u rangela u vhala, u ḁivhadza vhagudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza tshibveledzwa – dzina , ṭhoho ,</li> <li>• khephusheni, nyolo,</li> <li>• Zwipiḁa zwa bugu – siaṭari ḁa ṭhoho, zwi re ngomu, ndima, guḁozari, indekisi, aphenḁisi, futhinothi, na zwiṅwe</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḁivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (Mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala ( u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> <p>Mugudisi u funza zwikili zwa u ṅwala manweledzo nga u sumbedza vhagudi milayo ya ndeme ya u nweledza</p>	<p><b>U ṅwala maanea : Nganetshelo/u vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunangele kwa maipfi,</li> <li>• Ipfi ḁa vhuṅe na tshitaela</li> <li>• Mbuletshedzo yo khwaṭhaho</li> <li>• Thounu</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Mapa wa muhumbulo u vhekanya mihumbulo yo tevhekanaho</li> <li>• U ṅekedza maanea a u linga</li> </ul> <p><b>U tou fombe kha maitele a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• Mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ṅwala maanea hu tshi tevhedzelwa maitele a u ṅwala</b></p> <p><b>U ṅwala manweledzo – vhagudi vha nweledza iṅwe ya dzindima ya kha nganea</b></p>	<p><b>Khwathisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwo itiwahe vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Maḁadzisi a fhethu na a digirii Masala: vhukuma, vhushaka, mbuyela murahu, masumba vhuṅe</p> <p><b>U shuma nga mafhungo:</b> ṅefhungo na nyito, pfano ya ṅefhungo na ḁiiti, davhitsinde, matavhi</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> ppanywa, mafhambanyi, i re khagala, yo dzumbamaho Ndongazwiga: tshithoma; khoma; tshivhudzisi; zwiḁevhe; garukela;</p> <p><b>ḁivhaipfi kha nyimela</b></p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha u ṅwala ha vhagudi</b></p>
------------------------	--	---	---	--

MUSHUMO WA U LINGA HA FOMAĀ WA 2: U ŅWALA				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maanea a nganetshelo kana u vhuisa muhumbulo (30 maraga)</li> <li>• A tea u nwalwa zwenezwi Themo i kati</li> </ul>				
Vhege 7 – 8	<p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U thetshesela na U amba</b>  <b>Oraĵa:</b> atikili ya gurannḁa/ripoto ya ṭhodisiso/nzudzanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ṭhoho ya tzedzuloso</li> <li>• U dzudzanya zwithu nga nḁila yone u tshi tikedza nga tsumbo.</li> <li>• U topola na u nanga ḁivhaipfi yone, luambo na milayo ya kushumisele</li> <li>• U lugisela marangaphanḁa na mafhedzisele o khwaṭhaho</li> </ul> <p><b>Tholokanyonḁivho ya u thetshesela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rikhoda mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khonsephuthi</li> <li>• U ḁivha nḁila dza u kwengweledza/u fhureledza</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul>	<p><b>U vhala/ṭalela u itela u wana mafhungo(vha shumise zwibveledzwa zwa gurannḁa kana /ripoto ya ṭhodisiso/nzudzanyo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mbonalo dza ndeme</li> <li>• tshivhumbeo</li> <li>• kushumisele kwa luambo</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (u ḁivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha))</li> </ul> <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima na u sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• Ndivho na tshigwada tsho livhiwaho</li> <li>• U humbulela ṭhalutshedzo na magumo</li> <li>• U ḁivha luambo lwa u fhureledza</li> <li>• Ṭhuṭhuwedzo ya u nanga na u siedza kha ṭhalutshedzo ya tshibveledzwa</li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani, tsumbo atikili ya gurannḁa/ripoto ya ṭhoduluso/nzudzanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho na tshivhumbeo</li> <li>• Kushumisele kwa pharagirafu</li> <li>• Maṭanganyi a u vhofhekanya</li> <li>• U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo</li> <li>• Tshitaela tsha fomaĵa</li> </ul> <p><b>u sedzesa kha maitele a u űwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u űekedza</li> </ul> <p><b>U űwala ripoto ya ṭhoduluso</b></p>	<p><b>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwo itiwaho kha vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na /nga maipfi:</b> Maiti a regula na a si regula; maiti vhukuma; matikedzi</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> tshitatamennde; tshivhumbeo tsha fhungo;tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho; u dzhia sia; phiridzhudisi na u sumbedza luvhengela</p> <p><b>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi, mafhambanyi, nyimele; dinothethivi; conothethivi</p> <p>ḁivhaipfi kha nyimele</p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha zwe vhagudi vha űwala</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luambo na zwifanyiso zwi sumbedza na u vhumba zwivhuya na madzhiele a zwithu</li> <li>• Mvelelo ya u shumisa lushaka , muñwalo na saizi, ṭhoho na khephusheni kha ṭhalutshedzo</li> </ul> <p><b>U ñwala tholokanyondivho</b></p>		
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMAĀ WA 3: U FHINDULA ZWIBVELEDZWA (50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshibveledzwa tsha u tou vhala tsha j̣itheretsha / kana tshi si tsha j̣itheretsha – maraga dza 20</li> <li>• Tshibveledzwa tsha u tou vhona – maraga dza 10</li> <li>• Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo – maraga dza 20</li> </ul>				

<p>Vhege 9 – 10</p>	<p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U thetshelesa na U amba: U thetshelesa tshipitshi tsho lugiselwaho nga muphuresidennde wa kale/muraḡo wa tshitshavha a re na vḡupfiwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita nyambedzano nga mbonalo dza tshipitshi tsho lugiselwaho</li> <li>• U ḡivha na u ṭalutshedza kushumisele kwa luambo</li> <li>• U ḡivha na u ita nyambedzano nga mbonalo dzi re kha tshipitshi</li> </ul> <p><b>Tshipitshi tsho lugiselwaho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga ṭhoho yo teaho</li> <li>• U vhekanya mafhungo nga nḡila i tevhekanaho</li> <li>• U ḡivha ḡivhaipfi i re yone na zwivhumbeo zwa luambo</li> <li>• U lugisela mathomo na magumo a re na mutsindo</li> <li>• Nḡowenḡowe</li> <li>• U ḡekedza</li> </ul>	<p><b>U vḡala/ṭalela tshibveledzwa tsho tou ḡwalwaho/tsha u tou vḡona u itela u pḡesesa</b></p> <p><b>U vḡala nganea vḡutshilo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ḡivha na u ita nyambedzano ya mbonalo dza ndeme</li> <li>• U sengulusa kushumisele kwa luambo</li> <li>• U ḡivha na u ita nyambedzano nga kushumisele kwa nyanyuwo ya luambo</li> <li>• U sengulusa marangaphanḡa na mafhedzele</li> </ul> <p><b>Maitele a u vḡala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vḡala (U ḡivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vḡala ( mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vḡala (u fhindula mbudziso, u vḡambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa u vḡala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima na u sikena</li> <li>• U vḡala wo tou fombe</li> <li>• Ndivho na tshigwada tsho livhiwaho</li> <li>• U humbulela ṭhalutshedzo na mafhedzele</li> <li>• U ḡivha luambo lwa nyanyuwo</li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tsha vḡudavhidzani, tsumbo: U ḡwala nganea vḡutshilo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maṭanganyi a u ṭumanya</li> <li>• U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vḡulapfu na zwivhumbeo</li> <li>• Tshitaela tsha fomaḡa</li> </ul> <p>U sedzesa kha maitele a u ḡwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vḡalulula na u ḡekedza</li> </ul> <p><b>U ḡwala nganea vḡutshilo</b></p>	<p><b>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwo itiwaho kha vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Madzina – mbumbano, maiti dzina, ṭhukhufhadzo, thithilidzo Maiti: a pfukelaho; a sa pfukeli; phiriphosishini; maṭaluli: mbambedzo, suphalethivi</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> Ḳifurase ḡa ḡiiti; kuḡoso ya ḡiiti; mafhungo a u tikedza; ḡifurase ḡa dzina; dzina, kuḡoso dza maṭaluli na maḡadzisi; maṭanganyi; luambo lwa nyanyuwo na u fhureledza</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi, mafhambanyi, i re khagala, yo dzumbamaho</p> <p><b>Ndongazwiga:</b> tshigagarukela, tshivhudzisi; khoma, tshithoma, Pfufhifhadzo – inishiaḡizesheni, akhironimi, kilḡipudi, ṭhirankhesheni, afesisi, photmanthia,</p> <p><b>ḡivhaipfi kha nyimele</b></p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha mishumo yo ḡwalwaho nga vḡagudi</b></p>
-------------------------	---	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ȚhũȚhuwedzo ya u nanga na u siedza kha țhalutshedzo ya tshibveledzwa</li> <li>• Zwine luambo na zwifanyiso zwa sia na u vhumba zwithu zwavhuđi na kudzhiele kwa zwithu</li> <li>• Tshileme tsha kushumisele kwa lushaka lwa muńwalo na saizi, țhoho na khephusheni kha țhalutshedzo</li> </ul>		
<b>NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI</b>				
	<b>Nyito dza U Thetshesesa na U Amba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshesesa na U Amba</li> <li>• Nyito dza U Thetshesesa na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19</li> </ul>	<b>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u vhala</li> <li>• Nyito dza u vhalela nȚha</li> <li>• Nyito dza țholokanyonđivho (u vhalela u pfesesa)</li> <li>• Nyito dza ĺitheretsha dzo đisendekaho kha tshaka tharu dza ĺitheretsha dzo randelwaho iyo simesita</li> </ul>	<b>Nyito dza U Ńwala na U Ńetshedza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u Ńwala</li> <li>• Kuńwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>• Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> <li>• Maanea</li> <li>• Mańwalwa a vhusiki</li> </ul>	<b>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</li> </ul>

SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO YA 1		
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 ORALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhalela nṱha (Maraga dza 20)</li> </ul> <p>(Mushumo hoyu u thomiwa kha Themo 1 wa khunyeledzwa kha Themo ya 2 hune wa ḁo tea u rekhodiwa hone.)</p>	<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2 U NṼWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maanea: (Maraga dza 30)</li> </ul> <p>Nganetshelo / U vhuisa muhumbulo (Vhukati ha Themo)</p>	<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3 (Maraga dza 50)</b></p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḁivho ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwibveledzwa zwa ḽitheretsha na zwi si zwa ḽitheretsha (20)</li> <li>• Tshibveledzwa tsha u tou vhone (10)</li> <li>• Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul>

## Tshivenda Luambo Iwa Hayani –Themo ya 2

GIREDI YA 8 - THEMO YA 2				
Zwikili	U thetshelesa na U amba	U vhala na U talela	U ñwala na U ñekedza	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo zwa kushumisele
Vhege 1 - 2	<p><b>Zwiñirathedzhi zwa U thetshelesa na U amba</b></p> <p><b>Tholokanyondivho ya U thetshelesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u thetshelesa</li> <li>• Phindulo dza u ñwala</li> </ul> <p><b>U thetshelesa/talela tshipiða tshi bvaho kha nganea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U funza mbonalo na milayo na kushumisele</li> <li>• U nanga tshitaela, ridzhisiða na ñivhaipfi</li> <li>• U sielisana</li> <li>• U shumisa maitele a u kwengweledza</li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tsha ñitheretsha sa nganea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puñoto, khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ñivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ñhañhuvha)</li> <li>• thero na mulaedza</li> </ul>	<p><b>Maanea a mbulutshedzo o sendekwaho kha nganea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tshi re tshone na mbonalo</li> <li>• U dzudzanya magudiswa (mapa wa muhumbulu)</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Milayo ya kushumisele kwa pharagirafu</li> <li>• U bvela phanða ha pharagirafu na u vhofhekana</li> <li>• Mañanganyi a ñhumanyo</li> </ul> <p>• Luambo na milayo na kushumisele</p> <p><b>U sedzesa kha maitele a u ñwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ñekedza</li> </ul> <p><b>U ñwala maanea a mbuletshedzo</b></p>	<p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Mañadzisi a fhethu na a tshipikepikwe</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> mutevhe wone wa maipfi; mavhudzisi; yufenizimu; zwivhumbeo zwa mafhungo; ñimudi; ipfi;</p> <p><b>Ñhalutshedzo dza maipfi:</b> yo dzumbamaho; i re khagala; nyimele; phani</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleto:</b> pfufhifhadzo; zwivhudzisi; magarukela; tshithoma; khoma;</p>

<p>Vhege 3 - 4</p>	<p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U thetshhelesa na U amba</b></p> <p><b>Tshipitshi tsho lugiselwaho tsho sendekwaho kha matshilisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshhelesa tshipitshi</li> <li>• U ṅwala notsi</li> <li>-- Luambo na maanda</li> <li>-- Thounu</li> <li>-- ḽimudi</li> <li>-- Marangaphanda na mafhedzele</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>U ita nyambedzano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sumbedza mishumo</li> <li>• Vhaambi vha a sielisana</li> <li>• U ṭhalutshedza kuvhonele kwau na u swika kha thendelano</li> <li>• U shumisa luambo lwo teaho , tshitaela na ridzhisiṭa</li> <li>• U ṅekedza</li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tsha ḽithiretsha tsho rikhodiwaho kha thelevishini/radio tsho sendekwaho kha zwa matshilisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> <li>• tshivhumbeo</li> <li>• U edzisela</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala ( U ḽivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (Mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> <p><b>Vhurendi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshirendo</li> <li>• tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/imedzhari, raimi, rithyimu,</li> <li>• tshivhumbeo tsha nga nṅḽa, mitaladzi, maipfi, zwitanza</li> <li>• thaiphogirafi</li> <li>• ṭhalutshedzo yo dzumbamaho</li> <li>• ḽimudi</li> <li>• thero na mulaedza</li> </ul>	<p><b>U ṅwala tshipitshi tsho sendekwaho kha zwa matshilisano</b></p> <p><b>Milayo na kushumisele kwa pharagirafu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo</li> <li>• Mafhungo a marangaphanda</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• U tevhekanya na u ṭumana</li> <li>• Kunangele kwa maipfi na ndongazwiga</li> </ul> <p>Milayo na kushumisele kwa luambo</p> <p><b>U sedzesa kha maitele a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ṅwala tshipitshi</b></p>	<p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Maiti mapfukeli</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> tshifhinga tsha zwino; tshifhinga tsho fhelaho; luambo lwa nyanyuwo na u fhuredzela; tshivhumbeo tsha fhungo; khanedza; mavhudzisi</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> I re khagala; sinonimi; mafhambanyi; homofoni; homonimi;</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleṭo:</b> Milayo ya u peleṭa na kushumisele</p>
<p><b>Mushumo wa u linga ha fomaḽa wa 1: Oraḽa –</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U vhaela nthā – maraga dza 20</b> (Vhagudisi vha thoma u ita uyu mushumo kha Themo 1 vha u khunyeledza kha Themo 2 hune wa tea u rekhodiwa hone)</li> </ul>				

<p>Vhege 5 - 6</p>	<p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U thetsheshelesa na U amba</b></p> <p><b>Tholokanyondivho ya u thetsheshelesa (u shumisa tshibveledzwa tshine tshi si vhe fikishini sa atikili ya gurannḁa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetsheshelesa u itela u pfesesa</li> <li>• U ṅwala notsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>U ita nyambedzano (mugudisi u ranga phannḁa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sumbedza mishumo</li> <li>• Vhaambi vha a sielisana</li> <li>• U ṭhalutshedza kuvhonele kwau na u swikelela kha thendelano</li> <li>• U shumisa luambo lwo teaho, tshitaela na ridzhisiṭa</li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tshi si fikishini sa atikili ya gurannḁa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza tshibveledzwa tsha ḽitheretsha: sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puḽoto, khunḁano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḁivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala u itela u pfesesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndivho na tshigwada tsho livhiwaho</li> <li>• U ita khumbulelo</li> <li>• U ṅea muhumbulo wau</li> <li>• U fhambanyisa mbuno na mihumbulo</li> <li>• ṭhalutshedzo yo livhaho na ya khumbulelo</li> </ul> <p><b>Vhurendi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshirendo</li> <li>• tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo,/imedzhari, raimi, rithyimu,</li> </ul>	<p><b>U ṅwala tsedzuluso yo sendekwaho kha atikili ya gurannḁa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa</li> <li>• Mbonalo na kushumisele</li> <li>• Dikishini</li> <li>• Ridzhisiṭa</li> <li>• Vhathetshelesi</li> <li>• Thounu</li> </ul> <p><b>U sedzesa kha maitele a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ṅwala tsedzuluso</b></p>	<p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Thangi na mitshila</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> tshivhumbeo tsha fhungo; tshaka dza mafhungo; makhathi; zwitatamennde; yufemizimu; mirero;</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi, mafhambanyi, homonimi, mapharonimi,</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleṭo:</b> akhuronimi</p>
------------------------	--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• tshivhumbeo tsha nḡa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza,</li> <li>• thaiphogirafi</li> <li>• ṭhalutshedzo yo dzumbamaho</li> <li>• jimudi</li> <li>• thero na mulaedza</li> </ul>		
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U ḆWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 10)</li> </ul> <p>(Vhukati ha Themo).</p>				

<p>Vhege 7 – 8</p>	<p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U amba na U thetshesesa</b></p> <p><b>U ita nyambedzano (mugudisi vha ranga phanḡa): U thetshesesa/u sedza khungedzelo na nyambedzano)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thounu</li> <li>• U tevhekana</li> <li>• Luambo lwa u nyanyula na u fhuredzela</li> <li>• Saizi ya fonto</li> <li>• Luambo lwa muvhili</li> </ul> <p><b>Tholokanyonḡivho ya u thetshesesa:</b></p> <p>Khungedzelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rekhoda mihumbulo mihulwane na i tikedzaho nga u ṅwala notsi</li> <li>• U kovhelana mihumbulo na tshenzhemo nga u sumbedza u pfesesa khontsephuthi</li> <li>• U ḡivha ṅḡila dza u kwengweledza/u fhuredzela</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul>	<p><b>U vhala/u ṭalela u itela u pfesesa ( tshibveledzwa tsha u tou vhona sa khungedzelo/phosiṭara)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima</li> <li>• U sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U humbulela (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo,tshifhinga, mulaedza)</li> <li>• U humbulela phindulo ya maipfi a songo dowe Leaho nga u sedza kha zwipiḡa zwa ipfi</li> <li>• Luambo lwa nyanyuwo</li> <li>• Luambo lwa muvhili</li> <li>• U shumisa ndongazwiga na fonto</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala</li> <li>• U vhala ( mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala ( u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima</li> <li>• U sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U nweledza</li> <li>• U vhona nga iṭo ḡa muhumbulo</li> <li>• U humbulela phindulo na magumo</li> </ul>	<p><b>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: Khungedzelo/phosiṭara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomethe i re yone</li> <li>• Ndivho</li> <li>• Mbonalo dza tshibveledzwa</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> <li>• Ridzhisiṭa</li> </ul> <p><b>U sedzesa kha maitele a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ṅwala khungedzelo/phosiṭara</b></p>	<p>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo zwa kushumisele zwo itiwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mupeleṭo na milayo ya kupeleṭele</li> <li>• Pfuḡhifhadzo</li> </ul> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tsha fhungo, madzina, maṭaluli, masala, maimeli, makhathi</li> </ul> <p><b>ḡivhaipfi kha nyimele</b></p> <p><b>U khakhulula milayo ya luambo i re kha mishumo ye vhagudi vha ṅwala</b></p>
------------------------	---	--	--	---

Vhege 9 -10	<b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA</b> <b>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20)</li> <li>• Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10)</li> <li>• Mbudziso 3: Samarai (10)</li> <li>• Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul>			
	<b>NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI</b>			
	<b>Nyito dza U Thetshesela na U Amba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshesela na U Amba</li> <li>• Nyito dza U Thetshesela na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19</li> </ul>	<b>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u vhala</li> <li>• Nyito dza u vhalela n̄tha</li> <li>• Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa)</li> <li>• Nyito dza litheretsha dzo d̄isendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita</li> </ul>	<b>Nyito dza U Nwala na U Ntshedza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u nwala</li> <li>• Kuñwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>• Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> <li>• Maanea</li> <li>• Mañwalwa a vhusiki</li> </ul>	<b>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</li> </ul>



SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 - Bammbiri</p> <p>Ja 1 (Oraja) – 20 maraga</p> <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa oraja kha Themo 1 u itela u vhona uri vhagudi vhothe vha lingiwe muso Themo 2 i tshi fhela)</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U N'WALA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 10)</li> </ul> <p>(Vhukati ha Themo murahu ha muso hu tshi nwalwa thesite ndangwa).</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20)</li> <li>Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhone (10)</li> <li>Mbudziso 3: Samarai (10)</li> <li>Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul>

### TSHIVENḌA LUAMBO LWA HAYANI – THEMO YA 3

GIREIDI YA 8 :THEMO YA 3				
Zwikili	U thetshelesa na U amba	U vhala na U ṭalela	U ṅwala na U ṅekedza	Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo
Vhege 1-2	<p><b>U thetshelesa na U amba u itela u wana maafhungo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshelesa tshibveledzwa tsha mafhungo</li> <li>• U thetshelesa mukumedzo, kushumisele kwa luambo, thempho na u takutshela ṅṭha ha ipfi</li> <li>• U thetshelesa mudzedze wa tshiṭori</li> <li>• U ita nyambedzano na mushumisani</li> <li>• U anetshela tshiṭori</li> <li>• U nanga tshiṭori</li> <li>• U pulana na u ṭodisisa</li> <li>• U nanga tshitaela, ridzhisiṭa na ḍivhaipfi</li> <li>• U ṅekedza tshiṭori</li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tsha tshiṭori sa nganeapfufhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ḷitheretsha : sa mubvumbwedzwa, nyito, mufhindulano, puloṭo, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala</li> <li>• U vhala (mbonalo dza u vhala)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala ( u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> <p><b>Vhurendi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshirendo</li> <li>• Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/imedzhari, raimi, rithyimu,</li> <li>• tshivhumbeo tsha nga ṅṅa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza</li> <li>• thaiphogirafi</li> <li>• figara dza muambo</li> <li>• ḷimudi</li> </ul>	<p><b>U ṅwala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: Nganeapfufhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomethe i re yone</li> <li>• Ndivho</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Mutevhe wo lungekanaho wa mafhungo</li> <li>• U shumisa maṭanganyi u itela u ṭumanya</li> <li>• U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na zwivhumbeo</li> <li>• U sedzesa kha maitele a u ṅwala</li> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ṅwala tshiṭori hu tshi tevhelwa maitele a u ṅwala</b></p>	<p><b>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Madzina zwao na madzina vhukuma. Phiriphozishini dzo shumiswa na mafurase a maiti o fhambanaho</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> makhathi; mafhungo; mirero na maidioma; matavhi a maṭaluli na a maḍadzisi</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi; mafhambanyi; homonimi;</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleṭo:</b> Milayo ya kupeleṭele, eḷipisisi, ndongazwiga dza pfufhifhadzo na kuvhumbele</p> <p><b>ḍivhaipfi kha nyimele</b></p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo na kushumisele kha mishumo ye vhaḡudi vha ṅwala</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• themo na mulaedza</li> </ul> <p><b>Tholokanyondivho ya u vhala:</b> (tshibveledzwa tshi bvaho kha bugu ya litheretsha yo randelwaho)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima, u sikena, u sedza nga ito la muhumbulo</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U ita khumbulela</li> <li>• Thalutshedzo dza maipfi</li> <li>• Kuvhonele kwa murwali</li> <li>• Mbuno na muhumbulo wau</li> <li>• Thalutshedzo yo dzumbamaho</li> </ul>		
Vhege 3-4	<p><b>U thetshelesa na U amba Tholokanyondivho ya u thetshelesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitela a u thetshelesa</li> <li>• U fhindula nga u nwala</li> </ul> <p><b>U thetshelesa/talela tshipida tsho bvisaho kha qirama/litambwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U funza mbonalo na kushumisele</li> <li>• U nanga tshitaela, ridzhisiṭa na divhaipfi</li> <li>• U sielisana</li> <li>• U shumisa ṅila dza u kwengweledza</li> </ul> <p><b>U ita nyambedzano (mugudisi u ranga phanda) –</b></p>	<p><b>Tshibveledzwa tsha litheretsha sa qirama/litambwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha litheretsha sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puḷoto, khuḷano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U divhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> <li>• thero na mulaedza</li> </ul>	<p><b>Maanea a mbuletshedzo o sendekwaho kha qirama/litambwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tshone na mbonalo</li> <li>• Nzudzanyo ya magudiswa (mapa wa muhumbulo)</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Kushumisele kwa pharagirafu</li> <li>• U tevhekana ha pharagirafu hu re na mutsindo</li> <li>• Maṭanganyi na u ṭumanya</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> </ul> <p><b>U sedzesa kha maitele a u nwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul>	<p><b>U shuma na/ nga maipfi:</b> maḡadzisi a fhethu na a tshipikepike</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> Thevhekano yone ya maipfi; mavhudzisi; yufemizimu; zwivhumbeo zwa mafhungo; ḷimudi; ipfi;</p> <p><b>Thalutshedzo dza maipfi:</b> yo dzumbamaho, i re khagala, nyimele, phani</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleṭo:</b> pfufhifhadzo; zwivhudzisi; garukela; tshithoma; khoma</p>

	<p><b>ṰhodiṰiso yo sendekwaho kha Phurodzhekiti ya Ṱitheretsha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngonā/maitēle</li> <li>- Ndivho</li> <li>- Mathomele</li> <li>- Ndaela</li> </ul>	<p>U vhala ndaela dza Phurodzhekiti ya Ṱitheretsha</p> <p><b>ZwiṰirathedzhi zwa u vhala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U sikima</li> <li>- U sikena</li> <li>- U vhala wo tou fombe u itela u kona pfesesa</li> </ul> <p>Vhagudi vha thoma ṰhodiṰiso yavho yo ḡitikaho nga Ṱhoho yo nangiṰwaho</p> <p>Zwithu zwiṰhili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) U ḡivhadza na u ita tshipiḡa tsha u thoma kiṰasini mugudisi a tshi khou sumbedza uri zwi itwa hani</li> <li>2) Vhagudi vha vhoṰhe – nyimele i ḡo langa</li> </ol>	<p><b>U Ṱwala</b></p>	
<p><b>Mushumo wa u linga wa FomaṰa wa 6 – MaṰwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti – Ṱiga Ṱa 1: ṰhodiṰiso (Vhagudi vha ita ṰhodiṰiso dza phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga</b></p>				

<p>Vhege 5-6</p>	<p>U ñwala phurodzhekiti – Phorodzhekiti ya ñitheretsha</p> <p><b>U ita nyambedzano (mugudisi u ranga phanḁa) – Thoḁisiso yo sendekwaho kha ñitheretsha</b></p> <p><b>Phurodzhekiti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngona/maitela</li> <li>- Ndivho</li> <li>- Mathomele</li> <li>- Ndaela na ndavhalelo</li> </ul>	<p><b>U vhalela u ḁivha mafhungo</b></p> <p>U dovholola madzulele a ḁhoḁo dzo fhambanaho dza phurodzhekiti/ zwiḁeḁwa, tsumbo, u ḁekedza ha pawaphointhi, u sedzulusa, phosiḁara, na zwiḁwe.</p> <p>Mbonalo dza ndeme sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puḁoto, khuḁano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p>Ndovhololo/u nweledza tshaka dzo fhambanaho dza zwibveledzwa ( ñitheretsha/ zwi si ñitheretsha) zwe vhagudi vha ita kha simesiḁa ya u thoma (Themo 1 na 2)</p> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (u ḁivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala ( mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ḁhaḁhuvha)</li> <li>• thero na mulaedza</li> </ul> <p><b>Zwiḁirathedzhi zwa u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima, u sikena, u sedza nga iḁo ña muhumbulo</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U humbulela</li> <li>• ḁhalutshedzo dza maipfi</li> <li>• Kuvhonele kwa muḁwali</li> <li>• Mbuno na muhumbulo wau</li> <li>• ḁhalutshedzo yo dzumbamaho</li> </ul>	<p><b>U ñwala ho sendekwaho kha lushaka/ ḁhoḁo ya phurodzhekiti</b></p> <p>U ñwala phurodzhekiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tshone na mbonalo</li> <li>• U dzudzanya magudiswa (mapa wa muhumbulo)</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Kushumisele kwa pharagirafu</li> <li>• U tevhekana ha pharagirafu u itela u ḁumana</li> <li>• Maḁanganyi a u ḁumanya</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> </ul> <p><b>U sedzesa kha maitele a u ñwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ḁekedza</li> </ul>	<p><b>U khwaḁhisedza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Madzina zwao na madzina vhukuma. Phiriphosishini na mafurase o fhambanaho a maiti</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> makhathi; mafhungo; mirero na maidioma; matavhi a maḁaluli na a maḁadzisi</p> <p><b>ḁhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi; mafhambanyi; homonimi;</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleḁo:</b> Milayo ya kupeleḁele; eḁipisisi; ndongazwiga dza pfufhifhadzo na kuvhumble</p> <p><b>Ndongazwiga kha nyimele</b></p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo zwi bvaho kha mishumo ye vhagudi vha ñwala</b></p>
------------------	--	--	---	---

	<p><b>Mushumo wa u linga wa Fomaļa wa 6 – Mañwalwa a Vhusiki: Phorodzhekiti – Liga ļa 2: U ñwala (Vhagudi vha thoma u ñwala phurodzhekiti dzavho) – Maraga dza 30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana phurojekiti ya u ñwala ha vhusiki</li> <li>• Mvetamveto</li> <li>• U rivaisa</li> <li>• U vhalulula u itela u khakhulula</li> <li>• U vhululula</li> <li>• U ñetshedza</li> </ul>			
Vhege 7-8	<p><b>U ñekedza ha oraļa ha phurodzhekiti</b> – tshivhumbeo zwi bva kha nyimele ya tshikolo</p> <p>Zwiñirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U thetshesela na u ita nyambedzano nga ha mafhungo a no khou bvelela tshifhinga tshenetsho zwo sendekwa kha atikiji dza gurannḡa na magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thounu, pheisi na ithonesheni</li> <li>• U shumisa luambo lwa u kwengweledza/fhureledza/nyanyuwo/</li> <li>• U shumisa ludungela lwa mafhungo</li> <li>• U tevhedza kushumisele</li> </ul>	<p><b>U vhalo ho farekanyiwaho na Oraļa</b></p> <p><b>Maitele a u vhalo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhalo (U ḡivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhalo (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>•</li> </ul> <p>Nga murahu ha u vhalo ( u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ðaḡhuvha)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thero na mulaedza</li> </ul> <p><b>Zwiñirathedzhi zwa u vhalo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima , u sikena, u sedza nga iḡo ļa muhumbulo</li> <li>• U vhalo wo tou fombe</li> <li>• U humbulela</li> <li>• ḡhalutshedzo dza maipfi</li> <li>• Kuvhonele kwa muñwali</li> <li>• Mbuno na muhumbulo wau</li> </ul>	<p><b>Vhagudi vha ñekedza zwe vha zwi wana musu vha tshi khou ñwala zwo sendekwaho kha phurodzhekiti ya u ñwala tshibveledzwa tsha vhusiki</b></p>	<p><b>Khwaḡhisedzo ya zwiwhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Madzina vhukuma na madzina zwao. Phiriphosishini na mafurase o fhambanaho a maiti</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> makhathi, mafhungo, mirero na maidioma; matavhi a maḡaluli na a maḡadzisi</p> <p><b>ḡhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi; mafhambanyi; homonimi;</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleḡo:</b> Milayo ya kupeleḡele; elḡipisisi; ndongazwiga ya pfufhifhadzo na kuvhumbele</p> <p><b>ḡivhaipfi kha nyimele</b></p> <p><b>U khakhulula milayo ya luambo kha zwe vhagudi vha ñwala</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luambo lwa muvhili lwo teaho</li> <li>• Mathomo na mafhedzele a fashaho muhumbulo</li> <li>• Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho na nyimele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ṫhalutshedzo dzo dzumbamaho</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Mushumo wa u linga wa Fomaḷa wa 7 – Maṅwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti – ḷiga ḷa 3: Mukumedzo wa Oraḷa (Vhagudi vha ita Mukumedzo wa Oraḷa wa Phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa tshivhumbeo tsho teaho: mathomo, mutumbu na mafhedzele</li> <li>• U ṅekedza muṅoḷo kana mudzedze wa mafhungo na zwidombedzwa zwa u tikedza</li> <li>• Vhuṅanzi ha uri nangoho ho itwa risetshe kana ṅhoḷisiso</li> <li>• U shumisa luambo lwa muvhili lwo teaho khathihi, tsumbo, kutshimbidzele kwa zwanda, maṅo, na zwinwe</li> <li>• Ipfi lo ṅambaho</li> <li>• U dzhenelela kha nyambedzano</li> <li>• U nea muvhigo u fhaṅaho</li> <li>• U lalamisa nyambedzano</li> <li>• U sumbedza thompho</li> </ul> <p>Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u tea u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa do rekhodiwa hone.</p>			

<p>Vhege 9 – 10</p>	<p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U thetshhelesa na U amba</b></p> <p><b>U thetshhelesa/ṭalela na u ita nyambedzano ya zwibveledzwa zwa u tou vhona, u pfa na u vhona/na zwa tshaka dzo fhambanaho</b></p> <p><b>Tholokanyondivho ya u thetshhelesa (sa u thetshhelesa ṭiriki dza luimbo/ tshipiḍa tsho bviswaho kha khontsathi dza u imbelela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ḍivha mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• U ṅwala notsi</li> <li>• U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo u sumbedza u pfesesa khontsephuthi</li> <li>• U ḍivha ṅḍila dza u fhuredzela/u kwengweledza hune zwa tea</li> <li>• u fhindula mbudziso</li> </ul>	<p><b>U vhala ṭiriki dza luimbo/ tshibveledzwa tsho sendekwaho kha luimbo lwa khontsathi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> <li>• Mbonalo dza tshibveledzwa</li> <li>• U tevhekanya</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḍivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul>	<p><b>U ṅwala luimbo / u ṅwala dayari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomethe i re yone .</li> <li>• Ndivho</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Mutevhe wone wa mafungo</li> <li>• U shumisa maṭanganyi u itela u ṭumanya</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa mafungo o fhambanaho, vhualapfu na zwivhumbeo</li> </ul> <p><b>U sedzesa kha maitele a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ṅwala luimbo / dayari</b></p>	<p><b>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo na kushumisele kwa luambo zwe zwa itwa kha vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na/nga maipf :</b> Vhuthihi na vhunzhi; mbeu; ṭhukhufhadzo;</p> <p><b>U shuma na/nga mafungo:</b> Maambaita na maambelwa; mavhudzisi; mbuno na muhumbulo wau; tshivhumbeo tsha fhuongo; mafungo; ambigwithi; ipfi; dzherandi;</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi; mafhambanyi; yufemisimu; homonimi; i re khagala na yo dzumbamaho</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleṭo: zwiga zwa khotshesheni; milayo ya kupeleṭele</b></p> <p><b>Ndongazwiga kha nyimele</b></p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo i re kha mishumo ye vhagudi vha ṅwala</b></p>
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8</b></p> <p><b>U FHINDULA MANWALWA A LITHERETSHA (MARAGA DZA 30)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshirendo (10)</li> <li>• Dirama (10)</li> <li>• Nganeapfufhi (10)</li> </ul>				



NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI				
	<p>Nyito dza U Thetshesela na U Amba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshesela na U Amba</li> <li>Nyito dza U Thetshesela na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19</li> </ul>	<p>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u vhala</li> <li>Nyito dza u vhalela nṱha</li> <li>Nyito dza ṱholokanyondivho (u vhalela u pfesesa)</li> <li>Nyito dza ḽitheretsha dzo ḽisendekaho kha tshaka tharu dza ḽitheretsha dzo randelwaho iyo simesita</li> </ul>	<p>Nyito dza U Ṇwala na U Ṇetshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u Ṇwala</li> <li>KuṆwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> <li>Maanea</li> <li>MaṆwalwa a vhusiki</li> </ul>	<p>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</li> </ul>
SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA				
	<p>Mushumo wa u linga wa Fomaḽa wa 6 – MaṆwalwa a Vhusiki: Phorodzhekiti – ḽiga ḽa 2: U Ṇwala (Vhagudi vha thoma u Ṇwala phurodzhekiti dzavho) – Maraga dza 30</p>	<p>Mushumo wa u linga wa Fomaḽa wa 7 – MaṆwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti – ḽiga ḽa 3: Mukumedzo wa Oraḽa (Vhagudi vha ita Mukumedzo wa Oraḽa wa Phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga</p> <p>Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u tea u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa do rekhodiwa hone.</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8 U FHINDULA MANWALWA A LITHERETSHA (MARAGA DZA 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshirendo (10)</li> <li>Dirama (10)</li> <li>Nganeapfufhi (10)</li> </ul>	



**TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – THEMO YA 4**

<b>GIREIDI YA 8: THEMO YA 4</b>				
<b>Zwikili</b>	<b>U thetshelesa na U amba</b>	<b>U vhala na U țalela</b>	<b>U řwala na U řekedza</b>	<b>Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa Luambo</b>
Vhege 1-2	<p><b>Zwiřirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</b></p> <p>Tholokanyonřivho ya u thetshelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshelesa ndaela /masia</li> <li>• U řwala notsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p>U davhidzana ho fhambanaho ha orařa, tsumbo: U řekedza mafhungo a songo lugiselwaho / tshipitshi</p> <p><b>U řea ndaela:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza tshibveledzwa</li> <li>• Luambo na kushumisele</li> <li>• Luambo lwa muvhili</li> </ul>	<p><b>U vhala tshibveledzwa tshi re na zwa u tou vhona, tsumbo, mimapa, zwikalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomethe</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> <li>• Mbonalo</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala(U řivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala(Mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u țhařhuvha)</li> </ul> <p><b>U vhala / U țalela tshibveledzwa tsha u tou vhonwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U humbulela</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U nweledza ( u shumisa mapa wa muhumbulo)</b></li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani, tsumbo, Masia / Ndaela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomethe i re yone</li> <li>• U dzudzanya magudiswa (mapa wa muhumbulo)</li> <li>• Muhumbulo muhulwane na i tikedzaho</li> <li>• Kushumisele kwa pharagirafu</li> <li>• U bvela phanřa ha u tevhekana ha pharagirafu</li> <li>• Mařanganyi a u țumanya</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> </ul> <p><b>U sedzesa kha maitele a u řwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikena</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u řekedza</li> </ul> <p><b>U řwala tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</b></p>	<p><b>U shuma na/nga maipfi</b></p> <p>Mařaluli: mbambezo, suphalethivi, madzina zwao na madzina vhukuma; mařanganyi</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> Mafhungo a țhoho; zwitatamennde zwi hulwane na zwi tikedzaho; mafhungo tswititi na mafhungo mbumbano</p> <p><b>řhalutshedzo dza maipfi:</b> Milayo ya kupeleřele : tshithoma, khoma,</p>

<p>Vhege 3 - 4</p>	<p><b>Zwiḡirathedzhi zwa U thetshelesa na U amba</b></p> <p><b>U thetshelesa u itela u ita nyambedzano ya mafhungo a no khou bvelela kha tshifhinga tshenetsho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thounu, u tevhekana na ithonesheni</li> <li>• U shumisa luambo lwa u kwengweledza/nyanyuwo u fhuredzela</li> <li>• U shumisa ludungela lwa mafhungo</li> <li>• U tevhedzela kushumisele .Luambo lwa muvhili lwo teaho</li> <li>• Mathomele na mafhedzele a kungaho</li> <li>• Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho, nyimele</li> </ul> <p><b>U vhala ho lugiselwaho / hu songo lugiselwaho ha atikili ya gurannḡa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thounu, u tevhekana na ithonesheni</li> <li>• U londa zwiga zwa u vhala u kona u ḡisa tshanduko</li> <li>• Luambo lwa muvhili lwo teaho</li> </ul>	<p><b>U vhala / U ḡalela u itela mafhungo (u shumisa tshibveledzwa sa atikili ya gurannḡa/ magazini/tshipitshi tsho tou ḡwalwaho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima hu tshi itelwa mihumbulo mihulwane</li> <li>• U sikena u itela u wana zwidodombedzwa</li> <li>• U humbulela <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbuno na mihumbulo yau</li> </ul> </li> <li>• Kuvhonele kwa muḡwali</li> <li>• U humbulela ḡhalutshedzo dza maipfi maswa na zwifanyiso</li> <li>• Luambo lwa fomala/ lu si fomala</li> <li>• ḡhalutshedzo i re khagala/ yo dzumbamaho</li> <li>• Figara dza muambo</li> </ul> <p><b>U ḡwala tholokanyondivho</b></p>	<p><b>Zwibveledzwa zwilapfu/ zwipfufhi : atikili ya gurannḡa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ḡhoda dza tshivhumbeo, tshitaela</li> <li>• Thagethe, vhatshetshesesi, ndivho na nyimele</li> <li>• Kunangele kwa maipfi na zwivhumbeo zwa luambo</li> </ul> <p><b>U sedzesa kha maitete a u ḡwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na u ḡkedza</li> </ul> <p><b>U ḡwala atikili ya gurannḡa</b></p>	<p><b>Khwaḡhisedzo ya zwivhumbeo na milayo na kushumisele zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</b></p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> madzina a zwi sa farei; madzina a zwi fareaho; Phiriphosishini Maḡaluli: a mbambedzo, suphaletivi</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> U tevhekana; vhuimo ha ndeme, pharagirafu ya mbuletshedzo, luambo lwa u kwengweledza na nyanyuwo, u dzhia sia na u khethulula; luvhengelambiluni; maitete a u hoyo</p> <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> sinonimi, mafhambanyi, zwi re khagala, zwo dzumbamaho</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleḡo:</b> zwiḡevhe; garukela; khoma; tshithoma; zwivhudzisi; eḡipisisi</p> <p><b>ḡivhaipfi kha nyimele</b></p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha mushumo we vhagudi vha ḡwala</b></p>
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḡA WA 7: Oraḡa – Maraga dza 20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mushumo wa u tou amba nga ha phurojekiti</li> </ul> <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhoḡhe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4).</p>				

<p>Vhege 5-6</p>	<p><b>Zwiṛirathedzhi zwa U thetsheslesa na U amba</b>  <b>Orala: U ḡadza mbudziswa/fomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ṭhoho ya ṭhodiṣiso</li> <li>• U dzudzanya zwithu nga u tevhekana hu tshi ṅewa na tsumbo</li> <li>• U ḡivha na u nanga ḡivhaipfi i re yone</li> <li>• U lugisa mathomo na mafhedzele a kungaho</li> </ul> <p><b>Tholokanyonḡivho ya u thetsheslesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rikhoda mihumbulo mihulwane na i tikedzaho nga u ṅwala notsi</li> <li>• U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khontsephuthi</li> <li>• U ḡivha ṅḡila dza u kwengweledza/u fhureledza</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul>	<p><b>U vhala mbudziswa / fomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ripoto</li> <li>• Fomethe</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḡivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> <p><b>Vhurendi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshirendo</li> <li>• Tshivhumbeo tsha ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/imedzhari, raimi, rithyimu</li> <li>• Tshivhumbeo tsha ṅḡa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza,</li> <li>• thaiphogirafi</li> <li>• ṭhalutshedzo dzo dzumbamaho</li> <li>• ḡimudi</li> <li>• thero na mulaedza</li> </ul>	<p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani sa, mbudziswa / fomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho na tshivhumbeo</li> <li>• Kushumisele kwa pharagirafu</li> <li>• Maṭanganyi a u ṭumanya</li> <li>• U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na zwivhumbeo</li> <li>• Tshitaela tsha fomaḡa</li> </ul> <p><b>U sedzesa kha maitele a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U vhalulula na u ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ḡadza mbudziswa / fomo</b></p>	<p><b>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo na milayo na kushumisele kwa luambo zwo itiwaho kha vhege dzo fhelaho</b></p> <p><b>U shuma na /nga maipfi:</b>  Maiti a regula- na a si regula; maiti vhukuma; maitimatikedzi</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b>  tshitatamennde; tshivhumbeo tsha fhungo; tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho; u dzhia sia; lunyadzo na luvhengela mbiluni</p> <p><b>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> sinonimi, mafhambanyi, nyimele; dinothethivi; khonothethivi</p> <p><b>ḡivhaipfi kha nyimele</b></p> <p><b>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha mishumo ye vhagudi vha ṅwala</b></p>
------------------	--	---	---	--

Vhege7-8	<b>U lugisela mulingo</b> <b>U amba :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U haseledza</li> <li>• Tshipitshi tsho lugiselwaho kana tshi songo lugiselwaho</li> </ul> <b>U thetshesela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tholokanyondivho ya u thetshesela</li> </ul>	<b>U lugisela mulingo</b> <b>U vhala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tholokanyondivho ya u vhala</li> <li>• Manweledzo</li> <li>• U vhala zwa u tou vhona</li> </ul>	<b>U lugisela mulingo</b> <b>U nwala:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maanea</li> <li>• Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwilapfu</li> <li>• Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwipufhi</li> </ul>	<b>U shuma nga maipfi:</b> Ndovhololo <b>U shuma nga mafhungo:</b> Ndovhololo <b>Thalutshedzo dza maipfi:</b> Ndovhololo <b>Ndongazwiga na mupeleto:</b> Ndovhololo
Vhege 9-10	<b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 - THESITE NDANGWA</b> <b>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20)</li> <li>• Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhone (10)</li> <li>• Mbudziso 3: Samarai (10)</li> <li>• Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul>			
<b>NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI</b>				
	<b>Nyito dza U Thetshesela na U Amba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshesela na U Amba</li> <li>• Nyito dza U Thetshesela na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19</li> </ul>	<b>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u vhala</li> <li>• Nyito dza u vhalela ntha</li> <li>• Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa)</li> <li>• Nyito dza litheretsha dzo disendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita</li> </ul>	<b>Nyito dza U Nwala na U Netshedza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u nwala</li> <li>• Kuñwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>• Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> <li>• Maanea</li> <li>• Manwalwa a vhusiki</li> </ul>	<b>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</li> </ul>

SAMARI		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7: Oraja – Maraga dza 20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mushumo wa u tou amba nga ha phurojekiti</li> </ul> <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhothe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4).</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 9: U N'WALA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> </ul>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 - THESITE NDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa jitheretsha na zwi si zwa jitheretsha (20)</li> <li>Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10)</li> <li>Mbudziso 3: Samarai (10)</li> <li>Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul>